

t95_rewrite3

(TMF2m4eDN78GaDfLvvCmrd5AqTbqN1S7N3A)

October 27, 2020

Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k8_afinsq_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_rewrite3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r4_rewrite3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_flang_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r3_rewrite3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (\neg v1_xboole_0 X2) \Rightarrow (\forall X3. \\ & (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (k8_afinsq_1 X2))) \Rightarrow (\forall X4. \\ & ((\neg v2_struct_0 X4) \wedge (l1_rewrite3 X4 X3)) \Rightarrow (r3_rewrite3 X2 X3 X4 \\ & X0 X1 X0 X1))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. (\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ & (k8_afinsq_1 X0))) \Rightarrow (\forall X2. ((\neg v2_struct_0 X2) \wedge (l1_rewrite3 \\ & X2 X1)) \Rightarrow (\forall X3. \forall X4. \forall X5. (r4_rewrite3 X0 X1 X2 \\ & X3 X4 X5) \Leftrightarrow (r3_rewrite3 X0 X1 X2 X3 X4 X5 (k2_flang_1 X0)))))) \end{aligned} \quad (2)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (\neg v1_xboole_0 X1) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 \\ & X2 (k1_zfmisc_1 (k8_afinsq_1 X1))) \Rightarrow (\forall X3. ((\neg v2_struct_0 \\ & X3) \wedge (l1_rewrite3 X3 X2)) \Rightarrow (r4_rewrite3 X1 X2 X3 X0 (k2_flang_1 X1) \\ & X0))) \end{aligned}$$